

833.

Na osnovu člana 122 stav 1 Zakona o vanjskim poslovima („Službeni list CG”, broj 70/17), Vlada Crne Gore, je 3. juna 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

UREDBU O NAČINU KORIŠĆENJA, ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA NEPOKRETNOSTIMA ZA POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

Član 1

Ovom uredbom uređuje se način vršenja poslova u vezi sa korišćenjem, održavanjem i upravljanjem zemljištem, zgradama, poslovnim prostorijama, kao i stanovima koji su u državnoj svojini, a koji se koriste za potrebe diplomatskih i konzularnih predstavnihstava Crne Gore u inostranstvu (u daljem tekstu: diplomatsko-konzularna predstavnihstva).

Član 2

Izrazi koji se u ovoj uredbi koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Poslovi u vezi sa korišćenjem nepokretnosti podrazumijevaju staranje o namjenskom korišćenju nepokretnosti iz člana 1 ove uredbe.

Poslove iz stava 1 ovog člana vrši šef diplomatsko-konzularnog predstavnihstva.

Član 4

Poslovi u vezi sa održavanjem nepokretnosti iz člana 1 ove uredbe podrazumijevaju staranje o investicionom i tekućem, odnosno redovnom održavanju tih nepokretnosti, u skladu sa sredstvima obezbijeđenim za tu namjenu u budžetu Crne Gore.

Poslove investicionog i tekućeg, odnosno redovnog održavanja nepokretnosti iz člana 1 ove uredbe organizuje šef diplomatsko-konzularnog predstavnihstva na osnovu prethodne saglasnosti Ministarstva vanjskih poslova, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države prijema.

Član 5

Poslovi u vezi sa upravljanjem nepokretnostima iz člana 1 ove uredbe podrazumijevaju sprovođenje mjera čuvanja i zaštite, kao i osiguranja tih nepokretnosti u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države prijema.

Član 6

Diplomatico-konzularno predstavnihstvo dužno je da nepokretnosti iz člana 1 ove uredbe održava i njima upravlja na način kojim će se spriječiti nastanak štete na tim nepokretnostima u cjelini, kao i na njihovim posebnim i zajedničkim djelovima.

Član 7

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu upravljanja i održavanja nepokretnosti koje se koriste za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavnihstava („Službeni list CG”, broj 30/12).

Član 8

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-2713/2

Podgorica, 3. juna 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

834.

Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", br. 28/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

**NAREDBU
O HITNIM MJERAMA RADI SPREČAVANJA UNOŠENJA I ŠIRENJA ŠTETNOG
ORGANIZMA VIRUSA ROSE ROSETTE***

1. Radi sprečavanja unošenja i širenja štetnog organizma virusa Rose Rosette (u daljem tekstu: štetni organizam) na teritoriji Crne Gore naređuje se sprovođenje fitosanitarnih mjera na bilju Rosa spp., osim sjemena porijeklom iz Kanade, Indije i SAD.

2. Lice koje posumnja na prisustvo štetnog organizma iz tačke 1 ove naredbe ili njegovog vektora Phyllocoptes fructiphilus (u daljem tekstu: vektor) na bilju, bez odlaganja obavještava organ uprave nadležan za zdravstvenu zaštitu bilja i dostavlja informacije o prisustvu ili sumnji na prisustvo štetnog organizma ili vektora.

3. Na osnovu informacija iz tačke 2 ove naredbe, organ uprave nadležan za zdravstvenu zaštitu bilja (u daljem tekstu: Uprava), bez odlaganja:

preduzima fitosanitarne mjere, radi potvrđivanja prisustva ili sumnje o prisustvu štetnog organizma ili vektora i;

obavještava držaoce bilja o bilju koje bi moglo biti zaraženo štetnim organizmom ili vektorom, o prisustvu ili sumnji na prisustvo, o mogućim posljedicama i riziku, kao i o fitosanitarnim mjerama koje treba preduzeti.

4. Radi utvrđivanja prisustva štetnog organizma i vektora, Uprava sprovodi posebni nadzor nad biljem Rosa spp. namijenjenog sadnji, osim sjemena, porijeklom iz Kanade, Indije i SAD.

5. Nadzor iz tačke 4 ove naredbe uključuje uzorkovanje i testiranje bilja Rosa spp. i zasnovan je na naučnim i tehničkim principima, a vrši se u odgovarajuće vrijeme tokom godine u skladu sa vjerovatnoćom da se otkrije štetni organizam i vektor.

6. U Crnu Goru može se unositi bilje Rosa spp. namijenjeno sadnji, ako ga prati fitosertifikat koji u rubrici "Dopunska izjava" sadrži podatke da je:

a) porijeklom iz područja slobodnog od štetnog organizma, koje je utvrdio nadležni organ za zaštitu bilja zemlje porijekla bilja, a u rubrici fitosertifikata "Mjesto porijekla" navodi se i naziv područja slobodnog od štetnog organizma; ili

b) porijeklom sa mesta proizvodnje na kojem tokom službenih inspekcijskih pregleda od početka do kraja sezone rasta, nisu primjećeni simptomi zaraze štetnim organizmom niti prisustvo vektora i koje ispunjava sljedeće uslove:

- bilje za sadnju Rosa spp. je prije izvoza uzorkovano i testirano i utvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma;

- bilje Rosa spp., osim bilja za sadnju pregledano je i u slučaju simptoma, uzorkovano i testirano prije izvoza na prisustvo štetnog organizma i utvrđeno da je slobodno od štetnog organizma; ili

c) bilje iz kulture tkiva koje nije porijeklom sa područja slobodnog od štetnog organizma, proizvedeno je od matičnih biljaka koje su testirane i utvrđeno je da je slobodno od štetnog organizma.

7. U Crnu Goru može se unositi bilje Rosa spp. namijenjeno sadnji, pod uslovom da se biljem rukuje, pakuje i prevozi na način kojim se sprečava zaraza vektorom.

8. Sve pošiljke bilja Rosa spp. namijenjenog sadnji, osim sjemena porijeklom iz Kanade, Indije i SAD, podlježu službenim kontrolama na mjestu unošenja ili na mjestu odredišta u skladu sa posebnim propisom.

9. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

*U ovu naredbu prenijeta je Implementirajuća Odluka Komisije (EU) 2019/1739 od 16. oktobra 2019. o utvrđivanju hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju virusa Rose Rosette i njegovog širenja unutar Unije (Commission implementing decision (EU) 2019/1739 of 16 October 2019 establishing emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Rose Rosette Virus)

Broj: 05-309/21-2960/3
Podgorica, 31. maja 2021. godine

Ministar,
mr Aleksandar Stijović, s.r.

835.

Na osnovu člana 29 stav 1, člana 30 stav 1 i člana 31 stav 1 Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi ("Službeni list CG", broj 17/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz prethodno pribavljeni mišljenje Prirodno-matematičkog fakulteta - Univerziteta Crne Gore, donijelo je

N A R E D B U **O RIBOLOVNIM ZABRANIMA, LOVOSTAJU I MINIMALNIM VELIČINAMA RIBA I DRUGIH VODENIH ORGANIZAMA ISPOD KOJIH JE ZABRANJEN ULOV**

1. U ribolovnim vodama opštine Nikšić zabranjen je ribolov do 1. jula 2025. godine na: Blatu Matanovića, Rastovačkoj rijeci, Gračanici, Bistrici, vrelu Perućice nizvodno u dužini od 500 m do mosta, Glibovačkom vrelu i na gornjem dijelu jezera Liverovići na prostoru označenom žutom bojom na orto-foto snimku datom u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ove naredbe, u okviru geografskih koordinata i to:

- 1) 42°44"20.3"N 19°04"03.2"E;
- 2) 42°44"28.1"N 19°04"12.5"E;
- 3) 42°44"18.2"N 19°04"31.6"E;
- 4) 42°44"09.1"N 19°04"23.2"E.

2. U ribolovnim vodama opštine Nikšić, na rijeci Zeti sa pritokama, akumulacijama Liverovići, Slano, Krupačko, Grahovsko i dijelu Bilečkog jezera koji pripada Crnoj Gori, zabranjen je ulov rakova do 1. jula 2023. godine.

3. U ribolovnim vodama opštine Nikšić, na rijeci Žaslapnici zabranjen je ribolov do 1. marta 2025. godine.

4. U ribolovnim vodama opštine Nikšić, na rijeci Zeti od izvora "Glava Zete" nizvodno do potoka Dobrik zabranjen je ribolov do 1. aprila 2023. godine.

5. U ribolovnim vodama u granicama zaštićenog prirodnog dobra Park prirode "Rijeka Zeta" na rijeci Zeti sa pritokama zabranjen je ribolov do 1. aprila 2023. godine, osim na proglašenim ribolovnim revirima.

6. U ribolovnim vodama opštine Šavnik, na rijeci Bijeloj od Odovog mosta do Kozjeg vira, na rijeci Bukovici od Sastavaka do Siga, od Klještine do Izgri i od mosta Šušića do Avramova vira, kao i na rijeci Komarnici od Sastavaka do Mosta Nevidio zabranjen je ribolov do 1. aprila 2022. godine.

7. U ribolovnim vodama zaštićenog prirodnog dobra Nacionalnog parka "Durmitor" na rijeci Tari, Velikom Crnom jezeru, Velikom i Malom Škrčkom jezeru, Zabojskom zabranjen je ribolov u periodu od 1. oktobra do 1. maja.

8. U ribolovnim vodama zaštićenog prirodnog dobra Nacionalnog parka "Durmitor" na Velikom Crnom jezeru od 1. maja do 1. oktobra zabranjen je ulov rive ponedjeljkom, a ostalim danim u periodu od 19 do 14 časova.

9. U ribolovnim vodama zaštićenog prirodnog dobra Nacionalnog parka " Durmitor" , na Malom Crnom, Zminjem, Pošćenskom, Valovitom, Modrom i Svrabljem jezeru, zabranjen je ribolov do 1. aprila 2025. godine.

10. U ribolovnim zaštićenog prirodnog dobra Nacionalnog parka "Durmitor", na Velikom i Malom Škrčkom jezeru, Zabojskom jezeru u period od 1. maja do 1. oktobra zabranjen je ribolov u vremenu od 19 do 14 časova.

11. U ribolovnim vodama opština Mojkovac, Žabljak i Pljevlja na rijeci Tari od ušća rijeke Ravnjak do drugog logora (Splavišta), od drugih bijelih vrela do mosta Tepca, kao i desnom stranom rijeke Tare od Drugog logora (Splavišta) do ušća rijeke Sušice i cijelim tokom Mlinskog potoka, zabranjen je ribolov do 1. aprila 2025. godine.

12. U ribolovnim vodama zaštićenog prirodnog dobra Nacionalnog parka "Durmitor" na rijeci Tari zabranjen je ribolov od 1. maja do 1. oktobra, osim:

- a) srijedom od drugog logora (Splavišta) do mosta na Đurđevića Tari od 08:00 do 17:00 časova;
- b) petkom od mosta na Đurđevića Tari do Žugića Luka od 08:00 do 17:00 časova;
- c) subotom od Žugića Luka do II Bijelih vrela od 08:00 do 17:00 časova;
- d) nedjeljom od Tepačkog mosta do Badnjina od 08:00 do 17:00 časova.

13. U ribolovnim vodama opštine Žabljak, na Vražijem, Zminičkom i Ribljem jezeru zabranjen je ribolov u periodu od 1. novembra do 1. maja.

14. U ribolovnim vodama opštine Žabljak, na Vražijem, Zminičkom i Ribljem jezeru od 1. maja do 1. novembra zabranjen je ribolov u vremenskom intervalu od 19 do 13 časova.

15. U ribolovnim vodama opštine Plužine, na rijekama Vrbnici i Bukovici, zabranjen je ribolov do 1. aprila 2023. godine.

16. U ribolovnim vodama opštine Plužine, na Pivskom jezeru od mjesta Kosa prema Klačini do Orlovskog krša, zabranjen je ribolov u periodu od 1. novembra do 1. aprila.

17. U ribolovnim vodama, opštine Pljevlja, na rijeci Čehotini od izlaznog tunela u brdu Plješ do ušća sa rijekom Breznicom uključujući i samo ušće zabranjen je ribolov do 1. aprila 2025. godine.

18. U ribolovnim vodama opštine Pljevlja, od izvorišta rijeke Breznice do ušća u rijeku Čehotinu, zabranjen je ribolov do 1. aprila 2025. godine.

19. U ribolovnim vodama opštine Pljevlja, na rijeci Čehotini zabranjen je ribolov od 1. januara do 1. marta, osim na Otilovičkom jezeru.

20. U ribolovnim vodama opštine Pljevlja, na rijeci Čehotini od ušća sa Kozičkom rijekom do mjesta Zemunac, kao i na pritokama Maočnica, Kozička, Vezišnica, Gotovuška, Jugoštica, Voloder i Šklopotnica, zabranjen je ribolov u periodu od 1. oktobra do 1. maja.

21. U ribolovnim vodama opštine Bijelo Polje, na svim pritokama rijeke Lim, osim na rijekama Bistrici i Ljuboviđi, zabranjen je ribolov do 1. aprila 2025. godine.

22. U ribolovnim vodama opštine Bijelo Polje, na rijeci Lješnici od ušća u rijeku Lim uzvodno u dužini od 300 m, zabranjen je ribolov do 1. aprila 2022. godine.

23. U ribolovnim vodama opštine Bijelo Polje, na rijeci Čehotini, zabranjen je ribolov u periodu od 1. oktobra do 1. maja.

24. U ribolovnim vodama opštine Bijelo Polje, na rijeci Ljuboviđi od izvora nizvodno do mosta Ravna Rijeka i na rijeci Bistrici od izvora do Kamenog mosta - Lozna Luka, zabranjen je ribolov od 1. oktobra do 1. maja.

25. U ribolovnim vodama opštine Berane, na rijeci Kaludarskoj od ušća uzvodno do manastira Ćelije, na rijeci Bistrici od vodozahvata hidrocentrale na Praćevcu uzvodno do Idžovog izvora na Jelovici, na rijeci Lješnici od ušća uzvodno 300 m i na rijekama Talumska i Luška makva zabranjen je ribolov do 1. aprila 2022. godine.

26. U ribolovnim vodama opštine Rožaje, na rijekama Zupanici, Lovničkoj, Grahovačkoj, Crnji, Lazanki i Razdoljki, zabranjen je ribolov do 1. aprila 2025. godine.

27. U ribolovnim vodama opštine Plav, na Plavskom jezeru, zabranjen je ribolov u periodu od 1. oktobra do 1. aprila.

28. U ribolovnim vodama opštine Plav i Gusinje, na rijeci Ljuči, zabranjen je ribolov u periodu od 1. oktobra do 1. maja, osim na dijelu od mjesta Cirikače nizvodno do seoskog stadiona u Martinovićima i od mjesta Gaz Turkovića nizvodno do Plavskog jezera sa ušćem Ljuče u jezero.

29. U ribolovnim vodama opštine Plav, na Hridskom i Visitorskom jezeru, zabranjen je ribolov do 1. aprila 2022. godine.

30. U ribolovnim vodama opštine Plav i Gusinje, na rijekama Bistrici (Bjeluha) i Vukovića Makvi, zabranjen je ribolov do 1. aprila 2022. godine.

31. U ribolovnim vodama opštine Plav, na rijekama Komoračkoj sa pritokama, Đuričkoj sa pritokama, Murinskoj i Veličkoj rijeci, zabranjen je ribolov do 1. aprila 2022. godine.

32. U ribolovnim vodama opštine Kolašin, na svim pritokama rijeke Tare i Morače, osim na rijeci Mrtvici, od mjesta Sastavci do Bijelih Nerina i na rijeci Tari, od novog mosta u mjestu Žuti Krš nizvodno do Vala zabranjen je ribolov do 1. aprila 2022. godine.

33. U ribolovnim vodama opštine Kolašin, na Kapetanovom jezeru zabranjen je ribolov u periodu od 1. novembra do 1. aprila.

34. U ribolovnim vodama opštine Mojkovac na rijeci Lepesnici zabranjen je ribolov do 1. maja 2024. godine.

35. Na ribolovnom području "Skadarsko jezero" na Rijeci Crnojevića od Obodske pećine do mjesta Gradina i Lisinj zabranjen je ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama do 15. maja 2025. godine.

36. Na ribolovnom području "Skadarsko jezero" na rijeci Plavnici i Virpazarskom kanalu cijelim tokom zabranjen je ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama do 15. maja 2026. godine.

37. Na ribolovnom području "Skadarsko jezero" zabranjen je ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama do 15. maja 2024. godine na sljedećim lokacijama:

Lokalitet	Koordinate	Ribolovni zabran
Raduš	42°13'51.72"N, 19°9'17.99"E; 42°13'49.86"N, 19°9'30.43"E; 42°13'47.44"N, 19°9'44.86"E; 42°13'44.21"N, 19°9'56.97"E; 42°13'38.83"N, 19°10'6.47"E;	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je bojom na prilogu 1 ove naredbe.
Karuč	42°21'25.04"N, 9°6'23.21"E; 42°21'24.52"N, 19°6'26.75"E	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je prilogu 1 ove naredbe.
Bjace	42°8'18.73"N, 19°14'59.55"E; 2°8'26.70"N, 19°15'2.55"E; 42°8'22.92"N, 19°15'28.84"E; 42°8'2.12"N, 19°15'38.12"E;	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je prilogu 1 ove naredbe.
Sijerča	42°7'0.63"N, 19°17'53.48"E 42°6'47.75"N, 19°18'10.21"E;	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je prilogu 1 ove naredbe.
Vaškaut	42°7'6.07"N, 19°17'3.19"E; 42°7'3.96"N, 19°17'30.47"E	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je prilogu 1 ove naredbe.
Vranjina - Most Tanki rt	42°16'22.12"N 19°6'32.57"E 42°16'28.34"N 19°7'2.55"E 42°16'20.01"N 19°	Prostor ribolovnog zabrana označen žutom bojom na orto-foto snimku dat je prilogu 1 ove naredbe.

	79.74"E 42°16'16.44"N 19° 723.83"E 42°16'7.92"N 19° 6'53.99"E 42°16'4.57"N 19° 6'57.32"E 42°15'46.09"N 19° 6'35.04"E	
--	--	--

38. Na ribolovnom području "Skadarsko jezero" zabranjen je ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama do 15. maja 2025. godine na sljedećim lokacijama:

Lokalitet	Koordinate	Ribolovni zabran
Pančeva oka	42.285047°N 19.362428°E	Poluprečnik od 850 m od koordinate centorida
Crni žar	42.252004°N 19.326154°E	Poluprečnik od 500 m od koordinate centorida
Pjavnik (Pantovac)	42.266787°N 19.270340°E	Poluprečnik od 200 m od koordinate centorida
Omerova Gorica	42.157283°N 19.234831°E	Poluprečnik od 150 m od koordinate centorida
Manastirska tapija	42.261811°N 19.147670°E	Poluprečnik od 500 m od koordinate centorida
Golubovo ostrvo	42.169748°N 19.221330°E	Poluprečnik od 150 m od koordinate centorida
Manastirski vrbiš	42°15"24.91"N 19° 8"29.16"E	Poluprečnik od 150 m od koordinate centorida
Ostrvo Grmožur	42°14T 1.3"N, 19° 07"56.2"E	Poluprečnik od 150 m od koordinate centorida

39. Zabranjeno je obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na svim ribolovnim vodama i ribolovnim područjima u sljedećim terminima i to:

- proljeće i jesen od 20:00 časova do 5:00 časova;
- ljeti od 21:00 časova do 4:00 časova i
- zimi od 17:00 časova do 6:00 časova.

40. Izuzetno od tačke 39 ove naredbe dozvoljen je sportsko-rekreativni ribolov za disciplinu noćni šaranski ribolov.

41. Na ribolovnom području "Skadarsko jezero" zabranjeno je da od 15. maja do 15. oktobra u terminima od 10:00 do 16:00 časova sve vrste mreža plivarica i stajačica budu u vodi.

42. U ribolovnim vodama u kojima riba i drugi vodenii organizmi nijesu ustupljeni na korišćenje zabranjen je ulov svih vrsta riba i drugih vodenih organizama do dana ustupanja na korišćenje.

43. U svim ribolovnim vodama utvrđuje se lovostaj na Zetsku mekousnu pastrmku (*Salmothymus zetensis*), Glavaticu (*Salmo marmoratus*), Štuku (*Esox lucius*), Manića (*Lota lota*) i Mladicu (*Hucho hucho*) do 1. aprila 2022. godine.

44. Na svim ribolovnim vodama opštine Nikšić utvrđuje se lovostaj na Gaovicu (*Phoxinus phoxinus*).

45. Na ribolovnim vodama opština Gusinje, Plav, Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Rožaje, Kolašin, Petnjica, Mojkovac, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine i Nikšić utvrđuje se lovostaj na:

- sve vrste pastrmke od 1. oktobra do 1. marta;
- lipjena od 1. marta do 1. juna;
- šarana - krapa od 1. maja do 15. juna;
- skobelja od 1. maja do 15. juna; i
- ostale ciprinidne vrste riba (klen, plotica i ostale) od 1. maja do 15. juna.

46. Na ribolovnim vodama Glavnog grada Podgorica, opština Danilovgrad, Bar, Ulcinj i ribolovnom području "Skadarsko jezero" utvrđuje se lovostaj na:

- ukljevu od 15. marta do 31. oktobra;
- sve vrste pastrmke od 1. novembra do 1. aprila;
- skobelja od 15. marta do 1. juna;
- šarana - krapa i ostale ciprinidne vrste od 15. marta do 15. maja;
- kublu od 1. marta do 15. maja; i
- jegulju od 1. septembra do 1. decembra.

47. Ribe na koje se zabrana odnosi, a koje su ulovljene u vrijeme lovostaja moraju se vratiti žive u vodu.

48. U svim ribolovnim vodama i proglašenim ribolovnim područjima zabranjen je ulov i stavljanje na tržište riba i drugih vodenih organizama ispod minimalnih veličina i to:

Vrsta ribe	Minimalna veličina
Ukljeva (lat. <i>Albumus scoranza</i>)	12 cm
Šaran-Krap (lat. <i>Cyprinus carpio</i>)	40 cm
Lipljen (lat. <i>Thymallus thymallus</i>)	30 cm
Jadranska potočna pastrmka (lat. <i>Salmo fariooides</i>)	25 cm
Strun - jezerska migratorna forma potočne pastrmke (lat. <i>Salmo dentex</i>)	35 cm
Crnomorska potočna pastrmka (lat. <i>Salmo labrax</i>)	25 cm
Kalifornijska pastrmka (lat. <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	20 cm
Jezersku zlatovčicu (lat. <i>Salvelinus umbla</i>)	30 cm
Blatnjača - jezerska pastrmka (lat. <i>Salmo labrax</i>)	50 cm
Skobalj (lat. <i>Chondrostoma nasus</i>)	25 cm
Klen (lat. <i>Squalius cephalus</i>)	25 cm
Jadranska mrena (lat. <i>Barbus rebeli</i>)	25 cm
Potočna mrena (lat. <i>Barbus balcanicus</i>)	20 cm
Crvenperka (lat. <i>Scardinius erythrophthalmus</i>)	20 cm
Plotica (lat. <i>Rutilus pigus</i>)	25 cm
Jegulja (lat. <i>Anguilla anguilla</i>)	30 cm
Cipol bataš, Skakavica (lat. <i>Mugil cephalus</i>)	40 cm
Cipol balavac, Skakavica (lat. <i>Liza ramada</i>)	27 cm
Cipol mržnjak, Skakavica (lat. <i>Liza saliens</i>)	28 cm
Cipol putnik, Skakavica (lat. <i>Chelon labrosus</i>)	32 cm
Cipol zlatar, Skakavica (lat. <i>Liza aurata</i>)	28 cm

49. Veličina riba i drugih vodenih organizama mjeri se od vrha glave do kraja ispruženog repnog peraja.

50. Ribe i drugi vodeni organizmi, ispod minimalnih veličina, koji se prilikom obavljanja ribolova ulove u ribolovne alate i opremu, moraju se vratiti živi u vodu.

51. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ribolovnim zabranima, lovostaju i minimalnim veličinama riba i drugih vodenih organizama ispod kojih je zabranjen ulov ("Službeni list CG", broj 37/20).

52. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 06-318/21-2900/6
Podgorica, 10. juna 2021. godine

Ministar,
mr **Aleksandar Stijović**, s.r.

PRILOG 1

Liverovići – ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Raduš – ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Karuč - ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Vaškaut - ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Bjace – ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Sijerča – ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



Vranjina – Most Tanki ribolovni zabran utvrđen je za označeni dio na orto-foto snimku



836.

Na osnovu člana 54 stav 4 Zakona o vodama ("Službeni list RCG", broj 27/07 i "Službeni list CG", br. 32/11, 48/15, 52/16 i 84/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz prethodno mišljenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, donijelo je

**PRAVILNIK
O BLIŽEM NAČINU UTVRĐIVANJA I OBEZBJEĐIVANJA EKOLOŠKI
PRIHVATLJIVOG PROTOKA POVRŠINSKIH VODA**

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži način utvrđivanja i obezbjeđivanja ekološki prihvatljivog protoka površinskih voda, način vršenja monitoringa i dostavljanja podataka monitoringa ekološki prihvatljivog protoka površinskih voda.

Utvrdjivanje ekološki prihvatljivog protoka površinskih voda

Član 2

Ekološki prihvatljiv protok površinskih voda (u daljem tekstu: EPP) utvrđuje se na vodnim tijelima površinskih voda na kojima se zahvata voda u skladu sa vodnim aktima, osim za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva vodom za piće.

EPP (Q_{EPP}) je proticaj vode koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbijediti u vodotoku, radi očuvanja prirodne ravnoteže vodnih ekosistema i ekosistema vezanih za vodu.

EPP se utvrđuje radi održanja ili vraćanja strukture i funkcije vodnih i uz vodu vezanih ekosistema i sprečavanja degradacije stanja voda u skladu sa zakonom.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) maksimalni ekološki potencijal je najbolje moguće stanje ekosistema koje modifikovano vodno tijelo može postići u datim uslovima i koje je najbliže prirodnom stanju;

2) ekološki značajni parametri režima protoka su hidrološke komponente EPP-a (minimalni protok, sezonske varijacije, plavni talasi) koji pokreću ekološke i geomorfološke procese potrebne za održavanje struktura i funkcionalnosti vodnih ekosistema;

3) srednji minimalni protok (srQ_{min}) je aritmetička sredina minimalnih godišnjih vrijednosti srednjih dnevnih protoka u profilu vodotoka u odgovarajućem periodu i izražava se u m^3/s ;

4) srednji mjesecni protok ($srQ_{M(j)}$) je aritmetička sredina srednjih mjesecnih vrijednosti protoka u profilu vodotoka i izražava se u m^3/s ;

5) sezonska varijacija protoka je vremenska raspodjela minimalnih protoka potrebna za uspostavljanje vremenske varijabilnosti režima protoka, u skladu sa zahtjevima faune i flore tog vodnog tijela;

6) plavni talas je vještački izazvan hidrološki događaj koji simulira dinamiku poplava vodotoka i močvara potrebnu za očuvanje ekosistema;

7) maksimalni hidrološki potencijal je hidrološki režim vodnog tijela u kojem se ostvaruje maksimalni ekološki potencijal tog vodnog tijela;

8) specijalni lokalitet očuvanja je lokalitet na kojem se zbog značaja primjenjuju mјere očuvanja ili obnavljanja povoljnog stanja očuvanosti prirodnih staništa ili populacije vrsta;

9) holistički pristup je funkcionalna ekspertska analiza šireg područja ekoloških i hidroloških aspekata rječnih sistema.

Procjena EPP

Član 4

Procjena EPP utvrđuje se na osnovu ekološkog značaja vodnog tijela, karakteristika vodnih ekosistema i ekosistema vezanih za vodu, njihovih različitih potreba, zaštite voda i u odnosu na korisnike voda.

EPP se utvrđuje na osnovu hidroloških podataka, opštom ili posebnom procjenom.

Opšta procjena EPP vrši se za vodna tijela u skladu sa čl. 6 i 7 ovog pravilnika.

Posebna procjena EPP sprovodi se kao dodatak opštoj procjeni EPP uz primjenu holističkog pristupa, utvrđivanjem bioloških i ekoloških kriterijuma, modela staništa, uključujući i izradu holističkih, hidroloških i hidrauličkih studija.

Posebna procjena EPP vrši se za vodna tijela u zaštićenim prirodnim dobrima, jako modifikovanim vodnim tijelima, a naročito:

- za jezera i močvare;
- ako je vodotok dio zaštićenog prirodnog dobra;
- ako vodotok značajno doprinosi vodnom bilansu nizvodnog zaštićenog prirodnog dobra;
- ako u vodotoku žive zaštićene vrste ili taj vodotok predstavlja značajan dio njihovog životnog areala;
- ako vodotok povremeno, tokom pojedinih faza životnog ciklusa, koriste zaštićene vrste;
- ako vodotok predstavlja značajan dio areala neke zaštićene vrste ili u njemu živi populacija koja svojom genetičkom raznolikošću i specifičnošću predstavlja veoma bitnu populaciju za očuvanje vrste na nacionalnom, regionalnom ili globalnom nivou;
- ako vodotok predstavlja osnovni izvor vode za živi svijet okolnih kopnenih ekosistema.

Hidrološki podaci

Član 5

Za utvrđivanje EPP koriste se hidrološki podaci sa vremenskim nizom koji:

- predstavljaju prirodni hidrološki režim;
- nemaju grešaka i nedostajućih podataka;
- traju najmanje deset godina, odnosno 30 godina u kontinuitetu, ako je moguće;
- predstavljaju različite hidrološke uslove, uz uravnoteženost vodnih i sušnih godina;
- su dobijeni na bazi srednjih dnevnih protoka, prema mogućnosti.

Ako hidrološki podaci sa vremenskim nizom nijesu dostupni, za određeno vodno tijelo EPP se utvrđuje na osnovu hidroloških podataka sa odgovarajuće stanice na kojoj se vrši mjerjenje proticaja vode (u daljem tekstu: analogna stanica).

Radi obezbjeđivanja dovoljno podataka za uspostavljanje zadovoljavajuće korelativne veze između protoka vode na dijelu vodnog tijela gdje se zahvata voda i protoka izmijerenog na analognoj stanici, vrši se osmatranje vodostaja u periodu od 15 mjeseci.

Tokom osmatranja iz stava 3 ovog člana vrše se simultana hidrometrijska mjerjenja protoka na dijelu vodnog tijela i analognoj stanici najmanje šest puta pri različitim hidrološkim situacijama, radi konstruisanja krive protoka.

Korelativna veza je zadovoljavajuća ukoliko je vrijednost koeficijenta korelacije $k \geq 0,7$, sa intervalom povjerenja 95%.

Hidrološka mjerjenja vrše se u skladu sa standardima ISO 748:2007, ISO 1088:2007, ISO 9555-1:1994, ISO 9555-3:1993, ISO 9555-4:1992, ISO/TR 11656:1993 ili ISO/TR 25377:2007.

Opšta procjena EPP

Član 6

U postupku opšte procjene uticaja zahvatanja vode na prirodni hidrološki režim vodnog tijela, određuju se hidrološke komponente EPP i to: minimalni protok, sezonske varijacije i plavni talas.

Način utvrđivanja EPP

Član 7

EPP se utvrđuje na osnovu vrijednosti srednjeg minimalnog protoka (${}_{sr}Q_{min}$) i srednjeg mjesecnog protoka (${}_{sr}Q_{M(j)}$) vodotoka u profilu planiranog zahvatanja.

Srednji minimalni protok utvrđuje se na osnovu sljedeće formule:

$${}_{sr}Q_{min} = \sum_{i=1}^{i=N} Q_{min,i} / N$$

gdje je $Q_{min,i}$ minimalni srednji dnevni protok u i-toj kalendarskoj godini, a N broj godina u razmatranom periodu.

Srednji mjesecni protok se utvrđuje na osnovu sljedeće formule:

$${}_{sr}Q_{M(j)} = \sum_{i=1}^{i=N} Q_{M(j),i} / N$$

gdje je ${}_{sr}Q_{M(j),i}$ srednji mjesecni protok u j-tom mjesecu u i-toj kalendarskoj godini a N broj godina u razmatranom periodu.

Vrijednosti srednjeg minimalnog protoka i srednjeg mjesecnog protoka računaju se na osnovu hidroloških mjerjenja iz člana 6 ovog pravilnika.

EPP se dobija proračunom vrijednosti $Q_{(EPP)}$ za svaki mjesec u godini, koji predstavlja godišnju raspodjelu propisanih protoka.

EPP za određeni mjesec godine računa se na osnovu odnosa između srednjeg mjesecnog protoka i srednjeg minimalnog protoka (${}_{sr}Q_{M(j)}/{}_{sr}Q_{min}$).

Ako je za određeni mjesec odnos srednjeg mjesecnog i srednjeg minimalnog manji od 10, vrijednost EPP je jednaka vrijednosti srednjeg minimalnog protoka, a ako je taj odnos jednak ili veći od 10, EPP je jednak 20% srednjeg mjesecnog protoka, što se izračunava na osnovu sljedeće formule:

$$Q_{(EPP)} = \begin{cases} {}_{sr}Q_{min} & \text{za } {}_{sr}Q_{M(j)}/{}_{sr}Q_{min} < 10 \\ 0.2 \times {}_{sr}Q_{M(j)} & \text{za } {}_{sr}Q_{M(j)}/{}_{sr}Q_{min} \geq 10 \end{cases}$$

Određivanje plavnog talasa

Član 8

Plavni talas se određuje u periodu kada se u prirodnim uslovima protoka javljaju prvi viši proticaji nakon ljetnje suše (septembar, oktobar ili novembar).

Plavni talas se određuje na osnovu odnosa između srednjeg mjesecnog protoka i srednjeg minimalnog protoka za svaki mjesec iz stava 1 ovog člana, tako da vrijednost protoka plavnog talasa iznosi 50% od srednjeg mjesecnog proticaja za prvi mjesec u kojem je odnos između parametara srednjeg mjesecnog protoka i srednjeg minimalnog protoka jednak ili veći od 20 (${}_{sr}Q_{M(j)}/{}_{sr}Q_{min} \geq 20$).

Posebna procjena EPP

Član 9

EPP utvrđen na osnovu posebne procjene treba da omogući:

- 1) očuvanje strukture i funkcije pripadajućih ekosistema;

2) zadovoljenje ekoloških potreba staništa i vrsta (najugroženijih i najosjetljivijih na promjene protoka);

3) održavanje propisanog nivoa kvaliteta vode.

U okviru posebne procjene EPP vrši se analiza stanja ekosistema u odnosu na promjene u proticajima, a naročito za:

1) komponente ekosistema (pojedine vrste, zajednice i procesi);

2) biološke fenomene koji treba da budu omogućeni (migracija riba, mriještenje riba i biodiverzitet zajednice);

3) ispunjavanje uslova propisanih Zakonom o vodama.

Obezbjedivanje EPP

Član 10

EPP utvrđen na način propisan ovim pravilnikom korisnik voda obezbjeđuje tokom cijele godine.

Ako je prirodni protok na mjestu zahvata vode manji od proračunatog EPP-a za EPP se uzima vrijednost prirodnog protoka na mjestu vodozahvata i u tom slučaju korisnik voda ne smije zahvatati vodu.

Način vršenja monitoringa

Član 11

Monitoring EPP se vrši prema programu monitoringa kojim se obezbjeđuje kontinuirano pribavljanje projektovanih podataka monitoringa, a koji je sastavni dio tehničke dokumentacije za ostvarivanje i vršenje vodnog prava.

Program monitoringa treba da bude projektovan na način da se njegovim sprovođenjem dobiju pouzdani podaci o EPP.

Monitoring EPP

Član 12

Monitoring EPP vrši se u hidrološkim stanicama na profilu vodotoka neposredno:

- 1) uzvodno od objekta ili sistema za zahvatanje vode;
- 2) nizvodno od objekta ili sistema za zahvatanje vode;
- 3) uzvodno od linije dopiranja maksimalnog uspora hidroakumulacije; i
- 4) nizvodno od brane hidroakumulacije.

Podaci sa profila iz stava 1 ovog člana prikupljaju se preko hidroloških stаница koje ispunjavaju uslove date u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Podatke o satnim vrijednostima rezultata monitoringa EPP korisnik voda upisuje u evidenciju ostvarenih vrijednosti rezultata monitoringa.

Dostavljanje podataka monitoringa

Član 13

Podaci monitoringa EPP dostavljaju se organu uprave nadležnom za poslove upravljanja vodama, nadležnom organu lokalne uprave, organu uprave nadležnom za hidrometeorološke poslove i organu uprave nadležnom za zaštitu životne sredine do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Prestanak važenja

Član 14

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka površinskih voda ("Službeni list CG", br. 2/16 i 23/16).

Stupanje na snagu

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-319/20-185/17

Podgorica, 28. maja 2021. godine

Ministar,
mr **Aleksandar Stijović**, s.r.

PRILOG 1

USLOVI ZA POSTAVLjANjE I RAD HIDROLOŠKIH STANICA

Izbor mesta – opšti uslovi za dobru pozicioniranost hidrološke stanice u prirodnom koritu vodotoka, su:

- 1) da je vodotok generalno u pravcu na dovoljnoj dužini da se eliminišu lokalni uticaji, uzvodno i nizvodno od stanice;
- 2) da je ukupni protok skoncentrisan u jedan proticajni profil pri svim nivoima (ne u više rukavaca);
- 3) da korito nije sklono eroziji ili zatrpuvanju i da je slobodno od vodene vegetacije;
- 4) da su obale stabilne, dovoljno visoke i slobodne od rastinja;
- 5) da su prisutni prirodni uslovi stabilnosti korita pri malim vodama, što omogućava sigurnu i stalnu jednoznačnu vezu nivoa vode i protoka. Ako nema prirodnih uslova stabilnosti, potrebna je vještačka kontrola;
- 6) da se stanica nalazi izvan zone uticaja nekog drugog vodotoka;
- 7) da je omogućen pristup za održavanje i mjerjenje pri svim vodostajima.

Kontrola nivo-protok:

Mjerno mjesto treba da osigurava jednoznačnu vezu nivo-protok.

Razlikuju se prirodni profili rječnog korita na kojima se postavljaju hidrološke stanice i vještački hidrotehnički objekti za mjerjenje proticaja.

Vještački hidrotehnički objekti (u daljem tekstu: mjerni objekti) predstavljaju uređena mjesta gdje je osigurana jednoznačna veza nivo-protok, kao što su: suženje kanala, preliv ili kaskada.

Mjerni objekti:

Mjerni objekti se po pravilu koriste za mjerjenje manjih protoka koji se teško mogu mjeriti u prirodnom profilu vodotoka.

Mjerni objekti treba da ispunjavaju ekološke uslove: nesmetanu migraciju riba i postavljene kritične parametre.

837.

Na osnovu člana 55 stav 9 Zakona o odbrani („Službeni list RCG”, broj 47/07, „Službeni list CG”, br. 88/09, 14/12, 2/17 i 46/19), Ministarstvo odbrane donijelo je

PRAVILNIK O LEGITIMACIJI INSPEKTORA ZA ODBRANU

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca legitimacije inspektora za odbranu (u daljem tekstu: legitimacija).

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Legitimacija je pravougaonog oblika, dimenzija 60 x 90 mm, izrađena na zaštićenom papiru svjetlosive boje, upakovana u PVC providni omot i preklapa se po sredini na dva dijela.

Korica legitimacije izrađena je u tvrdom kožnom povezu braon boje, dimenzija 65 x 95 mm, čija je unutrašnjost prekrivena providnom plastičnom folijom u koju se smješta legitimacija.

Na prednjoj spoljašnjoj strani korice legitimacije utisnut je Grb Crne Gore i nazivi: „CRNA GORA“, „MINISTARSTVO ODBRANE“, „Odjeljenje za poslove inspekcijskog nadzora“ i „LEGITIMACIJA INSPEKTORA ZA ODBRANU“.

Član 4

Na unutrašnjoj lijevoj strani legitimacije nalazi se mjesto za: fotografiju u boji dimenzija 30 x 35 mm, prezime, ime i potpis imaoца legitimacije, potpis starještine organa, datum izdavanja legitimacije, broj legitimacije i pečat.

Na unutrašnjoj desnoj strani legitimacije nalazi se naziv „OVLAŠĆENJE“ i tekst koji glasi: „Inspektor za odbranu ima ovlašćenja da u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru vrši inspekcijski nadzor u oblasti odbrane iz čl. 55 i 56 Zakona o odbrani“.

Član 5

Obrazac legitimacije sastavni je dio ovog pravilnika.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 13-040/20-6467/6
Podgorica, 23. juna 2021. godine

Ministarka,
prof. dr **Olivera Injac**, s.r.

OBRAZAC

(Prednja spoljašnja strana legitimacije)



(Unutrašnja lijeva strana legitimacije)

(Unutrašnja desna strana legitimacije)

<p>Fotografija 30 x 35 mm</p> <hr/> <p>Prezime i ime imaoce legitimacije</p> <hr/> <p>Potpis imaoce legitimacije</p> <hr/> <p>Potpis starješine organa</p> <hr/> <p>Datum izdavanja legitimacije</p> <p>Broj legitimacije</p> <p>M.P.</p>	<p>OVLAŠĆENJE</p> <p>Inspektor za odbranu ima ovlašćenja da u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru vrši inspekcijski nadzor u oblasti odbrane iz čl. 55 i 56 Zakona o odbrani</p>
---	---